

Adesua 9: Nkɔmhyɛ Afa Mesia Ho

Asem Titiriw a Yɛfa No

Onyankopɔn Agya soma Ne Ba baa wiase sɛ ɔbɛgye wiase nkwa — na ɔbɛgye me nso.

Kyerɛwsem A ɛda Nkyɛn

Yesaia 9:6-7, Mika 5:2

Bible Nsem

Ennɛ wɔawo Agyenkwa a ɔne Kristo Awurade no ama mo wɔ Dawid kurom. (Luka 2:11, NA-TWI).

Adesua Nsɛntitiriw:

- Mmofra bɛtɛ ase sɛ Yesu ne Onyankopɔn Ba a wɔsoma no sɛ ɔbɛgye wiase nkwa.
- Mmofra bɛhunu sɛ Yesu bae sɛ ɔbɛgye wɔn nkwa efisɛ Onyankopɔn ɔwɔn.
- Mmofra bɛkae adesua a wɔkyerɛ wɔn dada no na wɔahu sɛ Yesu bae wɔ asase so kyere sɛ Onyankopɔn di Ne nkɔmhyɛ so.

Nneema a Wɔhia Ama Akua Ketewa:

- ☐ Bible
- ☐ Din krataa
- ☐ Aduan ketewa ma abofra biara

Dwumadi: Nsemhye Nhyehyee

- ☐ Printout 1, baako ma akua biara

Dwumadi: Aane, Yesu Dɔ Me! Agorɔ

- ☐ Daa kɔbere anaa nsan a ewɔ nɔmba so

Dwumadi: Yesu Din Titiriw Bi Nhyehyee

- ☐ Printout 2, baako ma akua biara

Nneema a Wɔhia Ama Akua Kɛse:

- ☐ Bible

Nneema a Wɔhia Ama Agorɔ no:

Agorɔ: Nkɔmhye Ntem

- ☐ Envelop 4 a wɔakyerew Yesu din a ewɔ Yesaia 9:6 so (Agyafo Kɛse a ɔye Nyansafo, Onyankopɔn Tumfo, Agya a ɔda Ho daa, ɔhene a ɔde Asomdwoee ba)
- ☐ Nkrataa a ekyerɛ nsem a efa edin no ho (Sampɔ: “Onyankopɔn Tumfo – Yesu ye otumfoɔ ne ahooɔden”)
- ☐ Papa anaa akyerew pon a wɔde bekyerɛ nsem no ho

Agorɔ: Retwen Ahyedee no

- ☐ Adaka a wɔatwa ho (akuwam anaa akyɛde ketewa wɔ mu)
- ☐ Nkrataa ketewa a wɔde agorɔ ketewa anaa nsem (sɛ wopɛ)

Agorɔ: Yesu Din So Gynagynamu Agorɔ

- ☐ Akodeɛ a wɔde bɔ nnwom
- ☐ Yesu din a ewɔ Yesaia 9:6 ho liste

Agorɔ: Bɔhyɛ Fa

- ☐ Ade ketewa bi (bɔɔl, akyɛde ketewa, nneema akɛsee biara)
- ☐ Beaeɛ a wɔbetena abɔ mu sɛ ɔhyɛn

Akua Ketewa Da 1

Minit 15

Kye din krataa ne aduan ketewa. Paw dwumadi baako a mobeye abom bere a mmofra no redidi won aduan.

Kye Na Tie

Option 1

Bisa mmofra no se womfa won “akosom ne nkekaho” mfa — asem pa ne asem bone a esii won nne anaa bosome a atwam no mu.

Option 2

Bisa mmofra no se wonfa akyinnye mfa won ho nsem to mu senea wote nkomo no nne de, de “Ete Senea?” mfonini a ekyere anigye ne awereho no.

Mpaebɔ Abom

Boaboa mpaebɔ nsentitiriw fi asuafo no nkyen. Okyerɛkyerɛfo anaa asuafo baako betumi abɔ mpae ma akoo no nyinaa, anaa okyerɛkyerɛfo betumi atwitwa asuafo no mmienu abom na wobɔ mpae ma won ho.

Nhyiamu Ahyɛase

“Enne, yebɛhyɛ ase wo agoro a efa nsemhyɛ a yeate wo Crossroads mu saa afe yi ho.”

Dwumadi: Nsemhyɛ Nhyehyɛ

Asemfua Titiriw: Fa Bible onipa no hyɛ nsɛnkyerɛnne ne Bible asem mu, na hwehwe nsemhyɛ a Onyankopɔn de maa no.

Akwankyerɛ: Fa Printout 1 di dwuma, prente baako anaa mmienu ma akua ketewa biara. Hyɛ onipa no nsɛnkyerɛnne ne nsemhyɛ mu.

Mmoa Hint: Se mmofra no ye ketewa a, fa onipa no ne nsɛnkyerɛnne nkutoo di dwuma. Se mmofra no hwehwe ne nsɛnkyerɛnne no a, bɔ nsemhyɛ a Onyankopɔn de maa no.

Bible Onipa

Nsɛnkyerɛnne

Nsemhyɛ & Bible Asem (ma mmofra panyin)

Senea Wɔbɛye No:

Option 1: Atɛkyɛ No So

Kyere nsɛnkyerɛnne nyinaa (onipa, nsɛnkyerɛnne ne nsemhyɛ/asɛm no). Mmofra yen won ho akoo anaa yen won ho nkutoo na wonhyia nsemhyɛ mmienu ne onipa no.

Option 2: Akonno Agoro

To nsenkyerenne no akyirikyiri na ye no se akonno agoro — fa onipa no hwe nsenkyerenne mu, na fi ho ko nsemhye no so.

Adam Ne Hawa

- **Nsenkyerenne:** Ntade (Ntade a woyee fi aboa ho)
- **Asem:** Genesis 3:21
- **Nsemhye:** Nanso Adam ne Hawa yee bone no, Onyankopon maa won ntade ne nsemhye se Ogyefo beba daakye. Onyankopon hwe bo se bone renni nkonim daa. Da bi, obi beba a obebutuw owo no ti (Genesis 3:15).

Noah

- **Nsenkyerenne:** Mframa Kokoo ne Obosuo (Rainbow)
- **Asem:** Genesis 9:13-15
- **Nsemhye:** Onyankopon hwe bo se Orenhye osoro nsuo so ama asase nyinaa asee bio. Mframa kokoo ne akyerekere a Onyankopon hwe bo se Obobo nkwa ho ban.

Abraham

- **Nsenkyerenne:** Odwammaa
- **Asem:** Genesis 22:13-18
- **Nsemhye:** Onyankopon maa odwammaa senea ebeyee se Isak nkutoo beba, na ohye bo se wo Abraham abusua mu no, wiasa nyinaa benya nhyira. Eyi kyere Yesu — odee titiriw a Onyankopon de bebo afre.

Yosef

- **Nsenkyerenne:** Ntade a ewo ahosuo be bree
- **Asem:** Genesis 50:20
- **Nsemhye:** Onyankopon na one Yosef wo ho na o de biribiara — mpo nea eye bone — yee papa. Onyankopon hwe bo se one Yosef betena na onam so yee Ne kese akwanya.

“E da yi mu no yeehu se Onyankopon di Ne nsem so. Enne yebekasa afa Onyankopon nsemhye ho a O de bae se Obesomaa Ogyefo a obegye wiasa nkwa.”

Akwaaba Kɛsɛ

10–15 Minit

Ma sukuufɔɔ no akwaaba kɔ Crossroads na ka kyere wɔn sɛ wo ani gye ho sɛ wɔbaa ha nna yi.

Mmerɛ Sɔ Mu a Wobetumi Aye

Wo tumi paw baako, mmienɔ, anaase deɛ nyinaa sɛ wope sɛ wode hye Akwaaba Kɛsɛ no mu!

"Hwan ne Yesu?" Frɛ ne Mmuabɔ

Mpaebɔ Nsɛmkɛ: *"Onyankopɔn, Woyɛ Tumi So Sɛ..."*

(Ka nea ekɛ wo sɛ Onyankopɔn yɛ ɔtumi so—tɛ sɛ nsoromma, po, anaase anwonwadeɛ a wo kenkan ho aɛm.)

Dwom a Yɛde Bɛhyɛ Mfiase: "Anigyɛ Kɔ Wiase Nyinaa" Go Fish

Mpaebɔ Mfiase

Ka kyere mmofra no sɛ wɔn betumi ato wɔn ani na wode wɔn nsam bɔ abɔ mu bɛboa wɔn ama wɔn ani atena so na wɔamfa wɔn adwene anhyɛ afoforɔ so.

Hwan Na W'ate Ne Aɛm?

"Mamma yɛyɛ agorɔ ketewa bi! Sɛ meka obi a ɔboa wo, ma wo nsa so. Sɛ ɔnboa wo a, gya wo nsa ase. Mo yɛ pɛ?"

- ɔkyerekyereɔ bi?
- ɔkra bi?
- Wo awofɔɔ?
- Bayere bi?
- Polisifɔɔ?
- Wo ɔnko pa?

"Yɛtie wɔn a wɔboa yɛn no, ɛnte saa? Nna, ɛnne, yɛbete aɛm fa obi a ɔyɛ kɛsɛ kyɛn wɔn nyinaa ho—Obi a wɔhyɛ ho bɔ teteete. Obi a ɔbɛyɛ yɛn boafɔɔ, yɛn banbɔfɔɔ, ne yɛn hene. Wɔfrɛ no:

- **ɔkyerekyereɔ Anwonwadeɛ** (*ɔboa yɛn ma yɛte deɛ ɛyɛ nokware*)
- **Onyankopɔn Tumfɔɔ** (*ɔyɛ den na ɔnsuro da*)
- **Agya a ɔnsa da** (*ɔdɔ na ɔhwe yɛn so daa*)
- **Asomdwoɛ Hene** (*ɔma yɛn koma tena ho dwoodwoo bere a ɛyɛ den*)

Momma yenhu ne ho bio!"

Asem No: "Tenabea Anaase Gyina" Anansesem Bere

Asisem: Mmofra no bete asem a eɗa ho adi wo nne adesua no mu na woakae no se wode no beka won ankasa abrafo ho.

Ahyedee: Kenkan nsem a eɗa ho adi wo nne adesua no mu, gyinaee ntem biara mu na bisa mmofra no nsem a efa nea wokenkan ho. Ma mmofra no tena ase anaase gyina de ma wobeka won mmuaee.

*"Enne, yebete nsem a eho hia paa fi Bible mu. Saa nsem yi wokyerewii mu mfee ahanum ansa na Yesu rewo—na eye bo a Onyankopon hyee! Na monim dee? Onyankopon di n'apam so daa.
Bere a mekenkan no, mebisa nsem. Se wo mmuaee ye 'aane' a, gyina. Se eye 'dabi' a, tena ase. Mo ye pe?"*

(Gyina ntem biara mu na bisa asem. Kasa mu pefee na hye den kakra!)

Yesaia 9:6a

"Efise abofra wawo ama yen, obabarima wama yen."

Bisa:

"Gyina se woakora abofra bi—anaase woahu abofra bi ansa."

(Twen won mmuaee)

"Yesu baa yen nkyen se abofra. Senea na wo nso ye abofra da, saa ara na wawoo no—nanso nye Onyankopon Ba!"

Yesaia 9:6b

"Oman no beda ne kon ho. Na wobefre no Okyerkyerεfo Anwonwadee, Onyankopon Tumfo, Agya a Onsa da, Asomdwoee Hene."

Bisa:

"Gyina se woate adwene mu anidie se w'ankasa w'ankasa wo nsa nka adwene a eye no."

"Yesu ye yen Okyerkyerεfo Anwonwadee—okyerε yen kwan. Na afei..."

"Gyina se w'asuro anaa woahu se woyε ketewa."

"Yesu ye Onyankopon Tumfo—nye den na cda yen ho daa."

"Gyina se wobisabisaa asomdwoee anaa dwoodwoo anaa se oko no ntwamu."

"Yesu ye Asomdwoee Hene—cde dwoodwoo ba yen koma ne wiase nyinaa."

Yesaia 9:7

"Ne tumi ne ne asomdwoee renni awieeε. Obetena ne nananom Dawid ahennwa so na wadidi kan ne trennee mu daa nyinaa."

Bisa:

"Gyina se woahu biribi a eye pesemenkomenya ansa."

Ka ma mmofra nyinaa tena ase.

"Yesu ye trennee. Nye hene a chwe obiara ho na ne do nni awieeε—daa daa."

Kenkan Yesaia 9:6–7 bio ma nkurɔfoɔ no nyinaa:

"Efise abɔfra wɔawo ama yen, ɔbabarima wɔama yen.

Ɔman no beda ne kɔn ho.

Na wɔbɛfrɛ no:

Ɔkyerekyerɛfoɔ Anwonwadeɛ, Onyankopɔn Tumfoɔ, Agya a Ɔnsa da,

Asomdwoɛ Hene.

Ne tumi ne ne asomdwoɛ renni awieɛɛ.

Ɔbetena ne nananom Dawid ahennwa so na wadidi kan ne trenɛɛ mu daa nyinaa."

Nsɛm To Mu

"Saa nsɛm yi ka kyere yen hwan na Yesu yɛ ne sɛ Onyankopɔn hyɛɛ bɔ—na ɔdi so.

Yesu baa asase so efise Onyankopɔn dɔ wo. Ɔbaɛɛ sɛ ɔbɛgye wo, ne wo tena, na ɔboa wo sɛ wode anidaso ne asomdwoɛ bɛyɛ wo abraɔ."

To Mpaebɔ Mu

"Momma yɛmfa bere ketewa bi nkamfo Onyankopɔn."

(Bisa mmofra no sɛ wɔnto wɔn ani na wɔmmɔ wɔn nsam abɔ mu.)

"Onyankopɔn, yɛda wo ase sɛ wosomaa Yesu. Yɛda wo ase sɛ ɔyɛ yen

Ɔkyerekyerɛfoɔ Anwonwadeɛ, yen Onyankopɔn Tumfoɔ, ne yen Asomdwoɛ Hene. Boa yen sɛ yenkaɛ sɛ Yesu baɛɛ sɛ ɔbɛgye yen efise woyɛ dɔ yen paa.

Amen."

Nhyehyɛ Kakra No 2

Mmere: 20-25 Minit

Kyɛ Mmerɛ Mu Asem Titiriw:

Onyankopɔn Agya somaa Ne Ba sɛ ɔmɛgye wiase nkwa—na ɔmɛgye me ne wo nso nkwa.

Dwuma: Yiw, Yesu Dɔ Me! Agorɔ

Ndeɛɛ Hia:

Dadu anaa agude a ɛwɔ nɔma

Akɔnhoma:

Fa nɔma ma wo nokwasɛm no ho nɔma 1–6 (anaa sɛ dadu no wɔ nɔma dodow foforo a, fa nɔma a ɛwɔ so no). Mma nkumaa no mfa wɔn ho mmɔden wɔ ntam a wɔde dadu no bɔ, na akyire no kenkan nsem a ɛbɔ no.

Enna nsem biara akyi bisa:

“Ekyerɛ dɛn W’HO?” (Ma nkumaa no nsusuw ho sɛnea saa nokwasɛm yi yɛ wɔn dea. Sɛ nhwɛso a, “Yesu boa me sɛ me ho dwiri me,” anaa “Yesu kyɛ me sɛ mayɛ bɔne bi.”)

Nokwasɛm Nhwɛso:

- Yesu bae sɛ ɔmɛgye me nkwa
- Yesu kyɛ me
- Yesu renhwere me da
- Yesu nim me
- Yesu boa me
- Yesu dɔ me, ɛnyɛ biribiara betumi asesa saa

Bisa:

- “Biribiara bi na obiaka akyerɛ wo sɛ ɔbɛyɛ ama wo? Ɔyɛɛ no?”
- “Wo ara na wubɔɔ bɔ bi na wunnyae so, anaa obi abɔ wo bɔ na wannyae so? Ɛyɛɛ wo dɛn?”

“Onyankopɔn na ɔda ne bɔ so daa—even bɔ a ɔyɛɛ tete no. Ɔkyerɛw mu wɔ Bible mu sɛ Onyankopɔn bɔɔ bɔ sɛ ɔbɛsomaa obi a ɔyɛ papa paa: Ɔgyefɔɔ. Na Ɔgyefɔɔ no ne Yesu!

Eda yi mu asem no, yetee Yesu din bebreɛ. Din biara kyerɛ ɔkwan a Yesu boa yɛn so efisɛ ɔdɔ yɛn.”

Dwuma: Din Ho Mmere

Bɔ mmere anaa nnwuma biara ma Yesu din biara. Ka din no baako akyire baako, na mma nkumaa no nyinaa ye mmere no.

Nhweso:

- ɔkyerekyerɛfoɔ Anwonwadeɛ – (Kyerɛ wo tirim sɛ woredwene)
- Onyankopɔn Ahooɔdenfoɔ – (Kɛka wo nsa ho sɛ wode rekyerɛ ahooɔden)
- Agya Daa – (Bue wo nsam sɛ worehyɛ obi nkɔntɔ)
- Asomdwoeɛ Hene – (Fa wo nsam bɔ mpaeɛ mu)

Dwuma: Yesu Din Titiriw Ho Ntam

Asem Titiriw: Boa mma nkumaa no ate Yesu din titiriw a ewɔ Yesaia 9:6 mu wo akwan a eye anigye na won betumi aye ho biribi.

Ndeɛ Hia:

Printout 2

Fa Printout 2 no mu kɔfa nkyekyem biara mu. Fa mfonini ne nsem a ewɔ so nyinaa mmɔ abom. Ma nkumaa no hwewhɛ sɛ wɔbɔ Yesu din a eye nokware no ne mfonini a ɛda ho adi no abom.

Sɛ wɔye ntam no nyinaa wie a, kenkan Yesaia 9:6 kyere won na kasa fa din biara ho.

- ɔkyerekyerɛfoɔ Anwonwadeɛ 🧠 (Adwene anaa obi a ɔde rekyerɛ nea ɛsɛ yeyɛ)
- Onyankopɔn Ahooɔdenfoɔ 💪 (Nsa a eye den / ahooɔden anaa ɔsom bɔɔ a wode rekyerɛ ahooɔden)
- Agya Daa ❤️ (Akoma kɛsɛ anaa agya a ɔde ne ba to ne mu)
- Asomdwoeɛ Hene 😊 (Anidahɔ anaa anim a ehyɛ dɛ)

Kɔ Mũ Mu

- “Bere bi na wuhiaa mmɔa anaa wo ho dwiri wo?”
- “Wokɔ he na wopɛ mpaebo anaa asomdwoeɛ?”
- “Sɛn na Yesu betumi aboa wo?”
- “Din bɛn na wofii asem yi mu no ye w’adeɛ sen ara saa bere yi? Adɛn?”
- “Ekyerɛ dɛn sɛ Yesu ye yen Hene?”
- “Sɛn na nimdeɛ a Yesu bae sɛ ɔmɛgye wo nkwa no kyere wo sɛ Onyankopɔn dɔ wo?”

Awieɛ Ye Yen Nyinaa

Mmere: 5-10 Minit

“Yesu nko ara na ɔnye abɔfra—ɔye yen ɔgyefoɔ, Yen Boafɔɔ, Yen Onyankopɔn Ahɔɔdenfoɔ, ne Yen Hene Daa. Onyankopɔn de ne bɔ yee nokware se ɔsomaɔ Yesu begye wo nkwa.”

Mmuaɛɛ Ne Susuw Ho

“Saa nna yi mu, yen nyinaa ye yen mmere no mmɔden kakra kakra senea yebekae Yesu din ne senea ɔɔɔ yen na ɔboa yen.”

Bɔ mpaeɛ kyerɛɛ mmere mu asem a yede bekae (Luka 2:11). Hwe Mmere Mu Asem Agoro Nhyehyee.

Bɔ mpaeɛ ne mma nkumaa no na fa won ko fie.

To Mpaɛɛ Mu

Ma nkumaa no ho mmoa se wɔbɔ mpaeɛ se won ho dwiri won anaa se wɔretwen biribi.

Agorɔ

Mere: 25 Minit

Agorɔ: Nkɔmhyɛ Ntɛm

Asisɛm: Kyerɛ mma no sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ fa Yesu ho faa bere tenten ansa na ɛba mu, nanso ɔde ne nsem yɛɛ mu nokware!

Nneɛma a Wɔhia:

- ☐ Envelop 4 a wɔakyerɛw Yesu din a ɛwɔ Yesaia 9:6 so (Agyafo Kɛsɛ a ɔyɛ Nyansafo, Onyankopɔn Tumfo, Agya a ɔda ho daa, ɔhene a ɔde Asomdwoɛɛ ba)
- ☐ Nkrataa a ɛkyerɛ nsem a ɛfa edin no ho (Sampɔ: “Onyankopɔn Tumfo – Yesu yɛ otumfoɔ ne ahodden”)
- ☐ Papa anaa akyerɛw pon a wɔde bekyerɛ nsem no ho

Sɛnea Wɔbɛyɛ No:

- Kyekyerɛ mmɔfra no mu ako mmɔtɔ abien na ma wɔgyina.
- Fa envelop 4 no kɔto papa so wɔ foforo bea mu.
- ɔbaako fi ɔteam bi bɛdi akɔfa envelop na de brɛ wɔn kurow.
- ɛwɔ mu no, wɔbɛhunu Yesu din bi (Agyafo Kɛsɛ a ɔyɛ Nyansafo, Onyankopɔn Tumfo, Agya a ɔda ho daa, ɔhene a ɔde Asomdwoɛɛ ba).
- ɔteam no bɛyɛ adwuma bom de edin no bɛhyɛ ne nkyerɛase ho (wɔ akyerɛw pon anaa poster so).
- San yɛ saa kɔsi sɛ wɔaboa envelop no nyinaa ano pɛpɛɛɛ.

Nsɛkyerɛmu:

“ɛfaa bere sɛ wɔboaa edin no ano nyinaa?” (Aane!)

Ka sɛ: “Sɛnea ɛfaa bere wɔ agoro yi mu no, saa ara na Onyankopɔn bɔhyɛ fa Yesu ho faa bere tenten, nanso ɔde ne nsem yɛɛ mu nokware!”

Agorɔ: Retwen Ahyɛdɛɛ No

Asisɛm: Boa mma no ma wɔte ase sɛ ɛyɛ anika sɛ wɔretwen adepa—saa ara na nkurɔfo no retwen Yesu!

Nneɛma a Wɔhia:

- ☐ Adaka a wɔatwa ho (akuwam anaa akyɛde ketewa wɔ mu)
- ☐ Nkrataa ketewa a wɔde agoro ketewa anaa nsem (sɛ wopɛ)

Sɛnea Wɔbɛyɛ No:

- Paw ɔpɛfo bi na ɔnkɔtena anim, n’afɔso mu akyɛde a wɔatwa ho no.
- Ka kyere no sɛ ɛsɛ sɛ ɔtwen ansa na ɔbetumi abue.
- Bere a ɔretwen no, ɔklas no bɛyɛ agoro ketewa (sɛ Simon ka, ka kɔsi 30, anaa nsem kae ketewa).

- Sɛ bere no wie a, ma ɔno no abue adaka no, na ɔbɛhunu nsem a ewɔ mu:
“Yesu ne bɔhyɛ kɛsɛ!”

Nɛɛkyerɛmu:

“Ɛyɛɛ dɛn wɔ w’adwene mu sɛ wɔtwɛn?”

“Mmara mu nkurɔfo no twɛn mfɛɛ apɛm ansa na Yesu bɛba!”

Sɔhwɛ Foforo: Ma mmɔfra foforo mu biara nyɛ dwuma ketewa (sɛ wobeyɛ jumping jacks, nsam bɔ, anaa nkɔnnwa so) na ma wɔn akyɛde ketewa biara wɔ akyire—ɛkyerɛ twɛn ne gyidie wɔ Onyankopɔn bɔhyɛ mu.

Agoro: Yesu Din So Gyinagynamu Agoro

Asisem: Ma mma no sua Yesu din titiriw no wɔ anigye ne dwuma mu.

Nnɛɛma a Wɔhia:

- ☐ Akodeɛ a wɔde bɔ nnwom
- ☐ Liste a ewɔ Yesu din a ewɔ Yesaia 9:6 ho

Sɛnea Wɔbeyɛ No:

- Bɔ nnwom na ma mmɔfra no ntwɔ ho.
- Sɛ nnwom no gyina a, frɛ Yesu din bi wɔ Yesaia 9:6 mu:
 - Agyafo Kɛsɛ a ɔyɛ Nyansafo – yɛ sɛ wokasa kɔkɔ.
 - Onyankopɔn Tumfo – yɛ sɛ superhero a ɔredwene n’ahome.
 - Agya a ɔda ho daa – tew wo nsam kɛsɛ sɛ ɔde mpae.
 - Ɔhene a ɔde Asomdwoɛ ba – kum wo ani na yɛ osusuw.
- Mmɔfra no begyina wɔ gyinapɔtee a ɛkyerɛ din no ho. San bɔ nnwom na yɛ bio.

Nɛɛkyerɛmu:

“Din bɛn na wɔpɛ sen? Na adɛn?”

Agoro: Bɔhyɛ Fa

Asisem: Boa mma no ma wɔte ase sɛ Onyankopɔn bɔhyɛ fa Yesu ho na wɔde kɔɔ nnɛkyɛm a ɛto so bebreɛ ansa na ɛba mu.

Nnɛɛma a Wɔhia:

- ☐ Ade ketewa bi (bɔɔl, akyɛde, nnɛɛma foforo)
- ☐ Beaeɛ a wɔbetɛna abɔ mu sɛ ɔhyɛn

Sɛnea Wɔbeyɛ No:

- Ma mmɔfra no ntena abɔ mu sɛ ɔhyɛn.
- Bɔ nnwom na ma wɔn fa ade ketewa no twɛn abɔ mu.
- Sɛ nnwom no gyina a, nea ɔwɔ ade no nsam no bɛka Yesu din bi a ewɔ Yesaia 9:6 mu.

- Sɛ ɔnkaɛ a, ɔgroup no betumi aboa no! San yɛ saa kɔsi sɛ wɔaka edin no nyinaa.

Nsɛkyerɛmu:

Bɔhyɛ fa Yesu ho twaa nkɔnnwa wɔ mfeɛ apem mu.

“Adɛn nti na ɛho hia sɛ yɛde Yesu asem pa no kɔma afoforo nne?”

Prentwɛ 9.1A



BɔHYE A ETŌ YEN HO

Adam ne Hawa

Noa

Abraham

Yosef



Prentwɛ 9.1B

BŌHYE A ETŌ YEN HO

BŌHYE:

Ɛwom sɛ Adam ne Hawa yɛɛ bɔne, nanso Onyankopɔn maa wɔn ntama ne bɔhyɛ a ɛfa Agyenkwa a ɔbɛba daakye ho. Onyankopɔn hyɛɛ bɔ sɛ bɔne remmedi nkonim daa. Da bi, obi bɛba a ɔbɛtɛw ɔwɔ no ti. (Genesis 3:15)

BŌHYE:

Onyankopɔn maa odwennini sɛ ananmu ama Isak, na ɔhyɛɛ bɔ sɛ wɔnam Abraham abusua so bɛhyira wiase nyinaa. Eyi kyere Yesu—afɔrebɔ kɛsɛ a Onyankopɔn bɛma.

BŌHYE:

Onyankopɔn hyɛɛ bɔ sɛ ɔrennsɛɛ asase nyinaa bio wɔ nsuyiri mu. Ɔsramfua yɛ ɔkyerɛwtoho a ɛkyere Onyankopɔn bɔhyɛ a ɔyɛɛ sɛ ɔbɛhwɛ nkwa so.

BŌHYE:

Onyankopɔn ne Yosef na ɔde biribiara—ka bɔne ho—yɛɛ papa. Onyankopɔn hyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛtena Yosef ho, na ɔde no yɛɛ ne bɔhyɛ kɛsɛ no mu bi.

Prentwɛ 9.2

YESU DIN TITIRIW NTOTOHO

Ɔyɛfo Anwonwakwan



Onyankopɔn Tumfoɔ



Agya a Ɛnsa Da



Asomdwoe Hene

